



HENA NA ƆWO HOKWAN?

ƆƆn a wonni sika pii a ƆƆyɛ:

- Apimfoɔ ne mbɔfra/nkokoaa;
- Mbɔfra a ɔmo edi mfie 1-18;
- Awofoo ne ahwefoɔ ɛma mbɔfra; anaa
- Mpanyinfoɔ a ɔmo edi mfie 19-64, a ɔmo ɛmfaa yefunu na ɔmo entumi nya Medicare.

NY State of Health di Ɔman mmara ahorow so, na ɛnye nyiyim esiane abusuakuw a obi fi mu, kola, ɔman a ofi, ne som, ne bobeeasu, mfe a wadi, sɛ waware anaa ɔnwaree, sɛ ƆƆakye no pɛn, nipaduum yebea ahorow, sraadi a wadi pɛn, afie ayayade ho.ne/anaa yɛ a ƆƆyɛ bi tua ka.

Medicaid a ƆƆabɔ no Mua

DEEN NA ƆHWɛ SO?

- Ayaresabea ayarefoɔ ayaresa dwumadie
- Ayaresabea dwumadie ahorow
- Yɛ hwehwɛ mbɔfra a ɔmo ndii bro mfie aduonu baako(21) so mogya mu na yɛ sa ɔmo yareɛ ƆƆ Child/Teen Health Program (bɔfra/Mmabun Ayaresa Nhyehyɛ).
- Nduro, akadeɛ, ayaresa ho neema na neema bi te sɛ wheelchairs ne nkekaho.
- Lab ne nipadua mu mfonintwa dwumadie
- Banbɔ mu ayaresa ne ɛse ho banbɔ ne ayaresa a adɔkotafoɔ no de ma.
- Ayaresa ɛƆƆ ayaresa fie
- Ayarehwɛ ɛnam apuomudin ndwumakuo so ne wo apuomudinhwɛ
- Ayarehwɛ wo adwenmu nsem ayaresabea (ɛma nipa edi mfie 21 anaa 65 ne ɔmo a ɛbro saa), adwen mu apuomudin akadeɛ, ɛna neema ɛma ɔmo a ɔmo adwen mu ka ɔmo.
- AƆƆ mu kyekyɛmu nhyehyɛyɛ
- Akwantuo de ko ayaresa nhyiayɛ, a amansan lɔri ka ho.
- Lɔri a sɛ wo pɛ ntem a akɔ ayaresabea ho a ɛde wo bɛ ko
- Neema a ɛbɛ ma wo egyai tawanom te sɛ gum ne patches

Nhyehyɛyɛ no bi wo ho a, entumi ɛnka ho enam wo mfe a wadi, anaa wo sikasɛm, anaa wo abusuasɛm anaa wo tenabea nsem. Nhyehyɛyɛ no bi betumi aƆƆ sikatua kakraa. Wo ntua sika biara gye sɛ sika kakraa bi ɛma nduro tɔ ho dwumadie.

FRE YɛN ƆƆ:

nystateofhealth.ny.gov | 1-855-355-5777 anaa TTY 1-800-662-1220

Μεγε δέν ahu σε με σικασεμ ma με kwan wə Medicaid ase?

Νεε y'atwerə wə aseε ha yi betumi akyire wo sika a wo be nya ne senea wo nsa betumi aka Medicaid*
Wo σικασεμ begyina abusuafoc dodos a omo te wo nkyen wo fie.

2020 Afi mu Sikasεm				
Nipa dodos a εwə fie hə	Ɔwofo/Ɔhwεfo <i>anaa</i> Awarefo a Wonni Ba <i>anaa</i> Mma a wɔadi fi mfe 19 kosi 20 a wɔnnte wɔn awofo nkyen	Mma Mfe 1 kosi 18	Mpanyinfoa a omo edi mfe 19 & 20 a omo ne wɔn awofo na εte	Apemfo, Nkokoaa a wonnii afe 1, <i>anaa</i> Ankorokoro a Wɔwɔ Hokwan wɔ Family Planning ase
	Ɔha mu nkyemu Ɔha aduɔsa awɔtwi(138%) εma FPL	Ɔha mu nkyemu Ɔha aduɔnum anan(154%) εma FPL	155% εma FPL	223% εma FPL
1	\$17,609	\$19,651	\$19,778	\$28,455
2	\$23,792	\$26,550	\$26,722	\$38,446
3	\$29,974	\$33,449	\$33,666	\$48,436
4	\$36,156	\$40,348	\$40,610	\$58,426
5	\$42,339	\$47,248	\$47,554	\$68,417
6	\$48,521	\$54,147	\$54,498	\$78,407
7	\$54,704	\$61,046	\$61,442	\$88,398
8	\$60,886	\$67,945	\$68,386	\$98,388
9	\$67,068	\$74,844	\$75,330	\$108,378
10	\$73,251	\$81,744	\$82,274	\$118,369
Nnipa Foforo	\$6,183	\$6,900	\$6,944	\$9,991

*Egyina 2020 Federal Poverty Levels (Ohia Mpenpenso a Aban ahyehye, FPL) so. Wobetumi aye nsakrae wə Sika no mu bere a wəaye nsakrae wə FPL no mu no.

Medicaid no bos ye sen?

Bosome Sikatua: Medicaid dwumadie no nni bosome sika tua biara.

εka no Kye: Εto da a, wo ebe hia σεε wo tua sika kakraa wə Medicaid dwumadie no mu, nanso εto da a, wontua hwee Sika dodos a wo betumi aseε wə Medicaid no ase wə afi baako mu no beye te σεε dollar \$200.

Se wo pe nsembisa a amanfoɔ taa bisa ne Moaye a εfa Medicaid ho a, ko: http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/